

Sepedi

kgato

5

# Re etela lešoka la diphoofolo



Zandile Malaza & Molteno



Ulwazi  
Lwethu

**Re etela lešoka la diphoofofo**  
**Sepedi**  
**kgato 5**

ISBN: 978-1-77981-038-0

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project


Mongwadi: Zandile Malaza & Molteno

Mofetoledi: Kgomotso Thosago

Moswantšhi: Carin Maehr

Tlhagišo le Kalo: Rock Bottom Graphic & Design


Kgatišo ya mathomo 2023



# Re etela lešoka la diphoofolo




Zandile Malaza & Molteno



Ke mafelelo a beke, gomme mphato wa rena  
o etela Kruger National Park. Ke lešoka le  
legolo la go feta mašoka ohle a diphoofolo  
mo nageng.

Ge o ka lebelela mmepe, o tla bona gore o kgomaganya diprofense tša Mpumalanga le Limpopo.

Re thabile kudu!



Ka masa, re kopane le mohlaha baeti,  
mohlokamedi wa diphoofolo, Mpumelelo.

“Dumelang ka moka!

Ke kgopela gore le mpitše Mpumi,” Lešoka  
la diphoofolo ke lefelo la go homola bjale le  
bolelele fase (ka boleta)”




Re tsena lešokeng. Mpumi o emiša pese ka pela. O lebelela ka sebonakgole sa gagwe. O ikwa a thabile kudu!

“Ke mang a bonago phoofolo ya mebalabala yeo e le go godimo ga R200 ya rena ya pampiri?” a botšiša, a šupa mohlare wo mogolo.

Ee! Ke yela! Re bona lepogo godimo ga kala ya mohlare. Re na le mahlatse kudu! Hlokomela phuti! Hlokomelang, diphala! Go na le lepogo la go swarwa ke tlala kgauswi!








Ka pela Mpumi a emiša pese gape.

A re, “Ke mang a bonago phoofolo ya manaka a magolo yeo e le go godimo ga R100 ya rena ya pampiri?”

Ee! Mola! Re bona nare ka mabjanyeng.

Hlokomela, nkwe! Go na le nare ya go ba le sefedifedi (ya go befelwa ka pela) kgauswi!





Re tšwela pele re sepela ka gare ga lešoka.

Mpumi o emiša pese.

O ikwa a thabile gape!

A re, “Ke mang a bonago phoofolo yeo e le go godimo ga R50 ya rena ya pampiri?”

Ee! Mola! Re bona tau ka fase ga mohlare.  
Re na le mahlatse ka nnete!

Hlokomela, phofu! Tau yela e na le meno le marofa a bogale.






Re tšwela pele ka go sepela-sepela ka lešokeng.

Bjale ka moka re bona tlou ye tshehla ye kgolo ka pele ga rena!

Mpumi a re, “Phoofolo ye ya mmogo e gona godimo ga R20 ya rena ya pampiri!”

Hlokomela phukubje! Meno a le a tlou ke a matelele, a bogale!





Ra subelele ka gare gare ga lešoka.

Mpumi o emiša mootledi wa pese. O be a thabile kudu!


A re “Ke mang a bonago phoofolo ya bohlokwa yeo e le go mo godimo ga R10 ya rena ya pampiri?”

Ee! Re bona dinare tše pedi ka mabjanyeng.


Mpumi o re botša gore dinare di kotsing. Ka manyami, di tsoamelwa manaka a tšona. Rena le mahlatsa a magolo kudu go di bona!








Mpumi a kgopela mootledi wa pese gore a eme lefelong la go jela. Mpumi a re: “Re bone diphoofolo tše thlano tše kgolo. Tšona di bitšwa “The Big Five.” Ke ka lebaka la gore ke diphoofolo tše go le go kotsi go di tsoma.



Morago ga dijo tša mosegare re boela mo peseng go ya gae.

Re nyaka go bona gore,ke diphoofolo tše dife tše re tla di bonang mo tseleng ya rena ge re boa.





Serapa sa diphoofolo ke lefelo la mehlolo!



# Ulwazi Lwethu

## Readers

### Kgato 1

- Namune a Nanana
- E ba bonolo Malebo
- Sebati le Segokgo
- Kamo o rata go penta
- Mollo
- Pokolo
- Lebile o a emaema
- Pula ya Semaka
- Go bala metomo
- Komelelo
- Yuna o gobetše
- Noga!
- Meriri e megolo
- Lerato la Gabo le Roro
- Di ka fofa?
- Bana ba go ba le mohola
- Sopo e bose
- Basetsana ke Badiši
- Yuna o maketše
- Jobe ga a robale
- Ba ka Polaseng
- Tate o tla boa neng?
- Lerato la mafahlana
- Jase e Fetogile

### Kgato 2

- Tsatsa wa šedi
- Go seketša meetse
- Meetse a ka mo le ka mo
- Monyai wa mathaithai
- Šibelane sa Tinyiko
- Roko ya Mebalabala
- Tatso ya dijo tša Tšhivenda
- Bula, Tswalela, Tšweletša
- Dieta tša Phuthi tše diswa
- Folaga ya Venda
- Leseka la gauta
- Sebapadi sa Maemo
- Tšalatšala wa sengangele
- Kakanyo ye botse ya Mmira
- Dimpho
- Bolo e timetše
- Mmtla wa mahlajana

### Kgato 3

- Sehlare sa Phodišo
- Kwena ya leswena
- Molemi Morweši le dikgabo
- Matwetwe le dithuthupiši
- Bose bja motepa
- Bophelo bja segwagwa
- Motswako o bohlokwa
- Mohlafi wa mogale
- Mothei wa dihlapi
- Ga ke rate merogo
- Ke tše kgolo go nna!
- Dipoo di a ltefeletša
- Mosetsana wa mabjoko
- Mehuta ya dinamelwa
- Seeta se se botse
- Dinose
- Bašimane ba bohlae
- Go fetoga
- O a hlobaela
- Setswalle sa nnete
- Bolwetši bja mpshikela
- UNomadlakadlaka onesibindi!
- Inkinga engadini kagogo
- Isicathulo esihle
- Iphupho likaSiviwe

### Kgato 4

- Phumo wa lethabo
- Ba bapala
- Molalatladi wa Lerato
- Setšo sa baVenda
- Tumo ya ga Moori ya phethagala
- Bolwetši bja dikolobe
- Ntombi o swara lehodu
- Pule o tliša mmele
- Tate molaodi wa serapa sa diphoofole

### Kgato 5

- Go thuša Rakgolo go fola
- Mae a Kgarebong a timela
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Kgaugelo o tseba nako
- Peu ya mehlolo
- Re etela lešoka la diphoofole
- Mehlaro ya Afrika Borwa
- Toro ya Dimpho

**ZENEX**  
FOUNDATION

**MOLTENO**  
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY  
EST. 1974



**NELSON MANDELA**  
INSTITUTE FOR  
EDUCATION AND  
RURAL DEVELOPMENT



Ulwazi Lwethu ke projeke ye e tšweletšwago le go hwetša thušo ya mašelang go tšwa go Mokgatlo wa Zenex ka maikemišetšo a go tšweletša dingwalwa tšeo di tlo go šikinya maikutlo a babadi ba maleme a se Afrika. Maikemišetšo a projeke ye ke go ruta le go thekga bana ba mephato ya fase go bala ka kwišišo. Dingwalwa tše di ngwadilwe ka dipolelo tše senyane tša Afrika ka tirišanommogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, le Saide. Methopo ka moka e tšweleditšwe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:  
[ulwazilwethu.org.za](http://ulwazilwethu.org.za)



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-NoDerivatives  
(CC BY-NC-ND) 4.0  
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.



9 781779 810380